

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

U Nikšiću, 05.10.2024.

VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

U skladu sa Odlukom Vijeća Filološkog fakulteta br. 01-132/1 od 30.01.2024. godine, kojom smo imenovani kao članovi komisije za ocjenu master rada pod naslovom „Pristupi prevođenju kulturno-specifičnih elemenata na primjeru prevoda djela *Dijalozi u Crnoj Gori* autorke Tijane Živaljević sa crnogorskog na italijanski i na engleski jezik” kandidatkinje Sare Odalović, podnosimo sljedeći

IZVJEŠTAJ

o ocjeni magistarskog rada

Master rad kandidatkinje Sare Odalović pod naslovom „Pristupi prevođenju kulturno-specifičnih elemenata na primjeru prevoda djela *Dijalozi u Crnoj Gori* autorke Tijane Živaljević sa crnogorskog na italijanski i na engleski jezik”, sadrži sve neophodne djelove propisane članom 26 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama.

Rad sadrži ukupno 75 stranica i sastoji se od uvoda, pet strukturnih poglavlja, zaključka i bibliografije, koja je izdijeljena na primarnu i sekundarnu literaturu. Rezultati istraživanja prikazani su tabelarno u okviru ukupno 16 tabela koje su adekvatno naslovljene. Rad je precizno strukturiran i pisan adekvatnim naučnim stilom. U njemu su izloženi rezultati istraživanja koje je dobro postavljeno i sprovedeno uz pomoć adekvatnog metodološkog aparata, sa jasno predstavljenim i obrazloženim rezultatima u zaključku.

U uvodu rada ukratko se ističe značaj prevodilačke djelatnosti u otvaranju mogućnosti kulturno-jezičke razmjene, upoznavanja sa stvarnostima drugačijim od sopstvene, te u očuvanju različitosti i razumijevanju među različitim zajednicama. Autorka ističe kako prevođenjem postajemo svjesni i specifičnosti sopstvene kulture upravo kroz uočavanje razlika u odnosu na

neku drugu kulturu, te da premošćivanje tih razlika ujedno predstavlja i jedan od najvećih prevodilačkih problema naročito kada je u pitanju prevodenje lijepe književnosti. Upravo strategije i tehnike u prevazilaženju tih prevodilačkih problema predstavljaju temu njenog istraživanja. Autorka dalje uvodi svoj istraživački korpus: italijanski i engleski prevod djela *Dijalozi u Crnoj Gori* u kome se, u formi jezgrovitih dijaloga na različite teme, reflektuju i specifičnosti crnogorske kulture, pa kao takvo predstavlja ozbiljan prevodilački poduhvat i materijal za istraživanje pristupa i tehnika u prevodenju kulturno-specifičnih elemenata. U uvodnom dijelu rada autorka se dalje osvrće na radove koji tretiraju temu prevodenja kulturno-specifičnih elemenata sa crnogorskog na engleski i italijanski i obratno, zaključujući da na tom istraživačkom polju u Crnoj Gori do sada nije urađeno mnogo. Dalje u uvodu autorka predstavlja strukturu svog istraživanja koje ugrubo dijeli na teorijski i istraživački dio, te iznosi glavne istraživačke korake koje će detaljnije razraditi u okviru pet strukturnih poglavlja, zaključka (6. poglavlje) i literature (7. poglavlje).

Teorijski dio rada razložen je na četiri poglavlja i predstavlja jednu trećinu ukupnog rada. Ostatak rada posvećen je istraživačkom dijelu predstavljenom u okviru petog poglavlja, koje obuhvata četiri glavna potpoglavlja takođe izdijeljena na manje cjeline, što doprinosi sistematičnosti rada i obezbjeđuje nesmetano praćenje različitih koraka analize, prirodno vodeći ka finalnim zaključcima.

U teorijskom dijelu autorka kreće od šireg poimanja prevodenja kao međukulturne aktivnosti, posebno se osvrćući na osobenosti književnog prevodenja i na kontroverzni pojam ekvivalencije u prevodenju, kako bi pažnju usmjerila na jedan od najvećih prevodilačkih problema – prevodenje kulturno-specifičnih elemenata ili realija. Nakon definicije i predstavljanja različitih klasifikacija kulturno-specifičnih elemenata, autorka se osvrće na različite strategije i tehnike njihovog prenošenja iz izvornog u ciljni tekst u okvirima književnog prevodenja, a na koje nailazi u relevantnoj literaturi. Imajući u vidu korpus svog istraživanja, u pogledu klasifikacije kulturno-specifičnih elemenata autorka se opredjeljuje za model finske prevoditeljke Ritve Lepihalme (1997), koja razlikuje jezičke i vanjezičke kulturno-specifične elemente sa potkategorijama. U pogledu klasifikacije prevodilačkih strategija i tehnika, u cilju što sistematičnije obrade dobijenih rezultata, autorka se opredijelila za model Franka Ajšele (1996).

Istraživački dio rada predstavljen je u četiri glavna potpoglavlja: Istraživački korpus: prevodi djela *Dijalozi u Crnoj Gori* autorke Tijane Živaljević; Istraživačka pitanja i hipoteze; Metodologija istraživanja i Prevodi na engleski i na italijanski jezik – analiza rezultata istraživanja.

Nakon detaljno predstavljenog istraživačkog korpusa, imajući u vidu da je riječ o prevodima na jedan germanski i jedan romanski jezik čije se kulture, vrsta i intenzitet njihovog dodira sa crnogorskim jezikom i kulturom, kao i prevodilačke prakse razlikuju, autorka je pretpostavila da će se razlikovati i pojedina rješenja i postupci kojima su se prevoditeljke poslužile u prevazilaženju određenih problema vezanih za prevodenje kulturno-specifičnih elemenata. Na temelju ove pretpostavke, autorka je postavila glavna istraživačka pitanja:

Da li se više prevodilačkih problema zasnovanih na kulturno-specifičnim elementima pojavljuje u prevodenju na italijanski ili na engleski jezik?

Da li su problemi u prevodenju crnogorskih kulturno-specifičnih elemenata lakše savladivi u prevodenju na italijanski ili na engleski jezik?

Kojim strategijama i tehnikama se dominantno pribjegava u prevodu kulturno-specifičnih elemenata sa crnogorskog na italijanski, odnosno na engleski jezik i koji faktori determinišu dati prevodilački pristup?

Detaljno objasniviši metodologiju istraživanja – kvalitativna, kvantitativna i uporedna analiza istraživačkog korpusa – autorka se upušta u predstavljanje dobijenih rezultata. To čini na veoma sistematičan način, nudeći tabelarni prikaz prevoda kulturno-specifičnih termina paralelno na italijanski i na engleski jezik, uz detaljnu deskriptivnu analizu i uočavanje primijenjenih prevodilačkih strategija i tehnika na paralelnom korpusu. Autorka analizira konkretnе primjere prevoda jezičkih kulturno-specifičnih elemenata – ukupno 28 (frazeologizmi; žargonizmi; italijanizmi; stilske figure i igre riječi) i vanjezičkih kulturno-specifičnih elemenata – ukupno 54 (vlastita imena; hrana i piće; nazivi novina; časopisa; muzičkih grupa; robne marke; svakodnevni životi i običaji).

U zaključku rada autorka iznosi rezultate istraživanja i formuliše odgovore na postavljena istraživačka pitanja. Navodi da je, zbog intenzivnijih kulturoloških veza između Crne Gore i Italije uočena veća jezička i kulturološka podudarnost između crnogorskog i italijanskog, nego između crnogorskog i engleskog jezika, te je bilo lakše održati žargonski karakter brojnih crnogorskih

izraza i zadržati ili uspješnije prenijeti pojedine igre riječi u prevodu na italijanski u odnosu na prevod na engleski jezik. Autorka primjećuje i da se, zbog sličnosti i razlika i u samim jezičkim sistemima, engleski prevod češće morao proširivati u odnosu na italijanski. Kvantitativnom analizom autorka je utvrdila da se izbor pristupa i tehnika u prenošenju elemenata kulture iz crnogorskog u engleski odnosno italijanski jezik u slučaju djela *Dijalozi u Crnoj Gori* u mnogim slučajevima poklapa – većinom kada je u pitanju prevođenje antroponima, toponima, različitih naziva, budući da se radi o elementima za čije prevođenje postoje utvrđena pravila (s tim što je za crnogorske toponime uočen veliki broj italijanskih egzonima, zahvaljujući viševjekovnoj dominaciji Mletačke Republike na tim područjima kroz istoriju, ali i kasnijim vezama). Međutim, kada su u pitanju ostali kulturno-specifični elementi (žargonizmi, frazeologizmi, elementi materijalne kulture i sl.), izbor strategija se na nekim mjestima razlikuje, što je uzrokovan ne samo razlikama među jezicima i kulturama, već i ličnim izborom prevoditeljki. Više primjera domestikacije autorka je uočila se u prevodu na engleski nego na italijanski jezik, ali je razlika neznatna, na što su, kako autorka ističe, uticali faktori poput tematike djela i efekta koji su autorke prevoda željele da postignu na ciljne čitače. Uprkos neznatnim razlikama, autorka u oba prevoda uočava iste dominantne tehnike: naturalizacija i univerzalizacija (u slučajevima kada su se prevoditeljke odlučile za podomaćivanje teksta ili domestikacije), kao i prenošenje izvornih elemenata uz upotrebu unutartekstualnih i vantelekstualnih pojašnjenja (u slučajevima postranjivanja teksta ili forenizacije).

Rezultati kvantitativne analize takođe su predstavljeni tabelarno, u okviru Tabele 15 (*Jezički kulturno-specifični elementi – procentualna zastupljenost prevodilačkih tehnika*) i Tabele 16 (*Vanjezički kulturno-specifični elementi – procentualna zastupljenost prevodilačkih tehnika*), što omogućava jednostavan uvid u dobijene rezultate i poređenje rezultata analize paralelnog korpusa.

Na samom kraju rada autorka ističe njegova ograničenja (u smislu ograničenosti korpusa), ali i korist kako u smislu dobijenih rezultata, tako i u smislu daljih istraživanja u pogledu problematike prevođenja kulturno-specifičnih elemenata. Autorka smatra da bi rad mogao i da pruži podsticaj prevodiocima, „kao jednim od ključnih medijatora među kulturama, da se upuste u prevođenje domaćih književnih ostvarenja kako bi doprinijeli popularizaciji naše savremene književnosti u inostranstvu“. Na samom kraju rada autorka ističe književnu vrijednost originalnog djela, ali i uočava njegov potencijal u smislu promovisanja crnogorske kulture, istorije i njenih

prirodnih ljepota na jedan originalan i moderan način. U vezi s tim, predlaže publikaciju prevoda ovog književnog djela u kombinaciji sa umjetničkim fotografijama, koje bi ga ujedno značenjski upotpunile i doprinijele njegovoj privlačnosti u drugim kulturama.

Na kraju rada navedeni su bibliografski podaci – ukupno 44 bibliografske jedinice.

Kandidatkinja Sara Odalović je u naučnom, metodološkom i sadržajnom smislu uspješno realizovala istraživačke zadatke, o čemu svjedoči i pregledna struktura njenog rada, kako u teorijskom tako i u istraživačkom segmentu. Koristeći relevantnu literaturu iz ove oblasti i adekvatan metodološki aparat sprovela je originalno istraživanje, adekvatno izložila njegove rezultate, te ukazala na njegova ograničenja i doprinos, sa čime je ova komisija saglasna.

Imajući u vidu sve gore navedeno, Komisija iznosi pozitivnu ocjenu master rada kandidatkinje Sare Odalović pod nazivom „Pristupi prevođenju kulturno-specifičnih elemenata na primjeru prevoda djela *Dijalozi u Crnoj Gori* autorke Tijane Živaljević sa crnogorskog na italijanski i na engleski jezik” i predlaže Vijeću Filološkog fakulteta da prihvati ovaj izvještaj i kandidatkinji odobri javnu odbranu master rada.

Komisija za ocjenu magistarskog rada



Doc. dr Radmila Lazarević, predsjednica



Doc. dr Petar Božović, član

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Pratjeno 12.11.2024.			
Crc. nad.	Broj	Prilog	Vrijednost
03	132/9		



Doc. dr Deja Piletić, mentorka